




O kae Palesa?



SESOTHO



Mantswe a sebediswang haholo

tjhesa

batla

teng

Medumo

kg (kgabisa, kgathetse, kga)

th (batho, thata, kgathetse)

ts (lebitso, metsi, basebetsi, sebetsa, sebeditse, botsana, kgathetse)



Dibuka tsa Mophato wa Motheo tse
theoseditsweng boemong bo tlase

Di phatlaladitswe ka 2012 ke Molteno Institute for Language and Literacy

E thehilwe ho ya ka dibuka tse tshheditsweng
ka ditjhelete ke Zenex Foundation



*** O kae Palesa?

- Mohlophisi: **Jenny Katz**
- Baqapi ba pale: **Jenny Katz le Mirna Lawrence**
- Mosebetsi: **Jenny Katz**
- Setsebi sa puo ya Sesotho: **Mmasibidi Setaka**
- Seakanyi: **Shayle Bester**
- Boakanyi le boqapi: **Resolution**

© 2012 Molteno Institute for Language and Literacy



ISBN 978-1-775800-60-6



Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives (CC BY-NC-ND) 4.0 International Licence

Disclaimer: You are free to download and share this work as long as you attribute the Molteno Institute for Language and Literacy, but you may not change this work in any way or use it commercially.




O kae Palesa?





‘Dumela. Lebitso la ka ke Palesa.
Ke lata metsi.
Ho a tjhesa kajeno.
Basebetsi ba batla metsi.
Bona, ke kgabisa mobu.’



Batho ba kgathetse.
Ba sebetsa ka thata.
Ho a tjhesa kajeno.
Ba batla metsi.
'Palesa o kae?' ba a botsana.



‘Dumela. Lebitso la ka ke Palesa.
Ke lata metsi.
Ho tjhesa haholo kajeno.
Basebetsi ba batla metsi.
Bona, ke kga dipalesa.’



Batho ba kgathetse.
Ba sebetsa ka thata.
Ho tjhesa haholo kajeno.
Ba batla metsi haholo.
'Palesa o kae?' ba a botsana.



‘Dumela. Lebitso la ka ke Palesa.
Ke lata metsi.
Ho tjhesa haholo-holo kajeno.
Basebetsi ba batla metsi.
Bona, ke paqame ha monate.’



Ruri! Batho ba kgathetse.
Ba sebetsa ka thata.
Ho tjhesa haholo-holo kajeno.
Ba batla metsi haholo-holo.
'PALESA O KAE?' ba a botsana.



Ke eo Palesa! Metsi a teng!

‘Joo wee! Metsi a ne a le boima.
Ke kgathetse. Ke sebeditse ka thata!’

PALESA!

MOSEBETSI

Ke polelo e fe e bapileng le setshwantsho?

1.



- ☐ A Palesa o sebetsa ka thata.
- ☐ B Palesa o kgabisa mobu.
- ☐ C Batho ba kgathetse.

2.



- ☐ A Palesa o kga dipalesa.
- ☐ B Batho ha ba batle metsi.
- ☐ C Batho ba sebetsa ka thata.

3.



- ☐ A Metsi a teng.
- ☐ B Palesa ha a lata metsi.
- ☐ C Palesa o paqame ha monate.

4.



- ☐ A Basebetsi ba kgathetse.
- ☐ B Palesa o kga dipalesa.
- ☐ C Palesa o batla metsi.

Dibuka tsa **Vula Bula** di ikgethile mme buka ka nngwe e hlaha dipuong tsa Afrika Borwa tsa setso, hape e akantswe ho latela tswelopele ya tlhaho le ditlhoko tse itseng tsa dithuto tsa puo eo.



Kgato ya ★ (8)

Jo!
Rala o sehe
Bidika
Bala
Baleha!
Robala
Mamela
O se ke!

Kgato ya ★★ (5)

Konomaka
Monehelo
Lehae
Ntate o na le Pule
Seba

Kgato ya ★★★ (8)

Ke la mang lebidi le?
Leeto
Fesetere e thubehile!
Thusa!
O kae Palesa?
Re bapala mokoko
Bohobe bo joweng
Leino

Kgato ya ★★★★★ (5)

Lelapa le reka diaparo
Sehwete se sehlo
Moya le Letsatsi
Bolokela hosane
Takatso tse tharo

Kgato ya ★★★★★ (6)

Sopo ya lejwe
Mmutla le sekolopata
Tau le tweba
Ho baka le nkgono
Toropo ya haeso
Afrika Borwa ya rona

Dibuka tsena di fana ka menyetla e mengata ya ho bala ka sehlopha, ho tataiswa, ho bala ka bobedi le ho bala ka bonngwe hore ba utlwisise medumo le mantswe a sebediswang haholo kapa maano a ho sheba le ho bua. Dipolelo tse bonolo le mantswe a tlwaelehileng a dumella tswelo pele ya ho bala. Ditshwantsho tse bohehang, tse hlakileng di etsa hore ba utlwisise ha bonolo.

SESOTHO